



Univerzitet Crne Gore

ulica Adolfa Crnca 1
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +381 20 241 21 22
fax: +381 20 241 21 23
e-mail: info@ucg.ac.me
www.ucg.ac.me

University of Montenegro

01-3901
22. 11. 2019

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET			
Primjeno: 22. 11. 2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
meo1	2314		

DEKANIMA I DIREKTORIMA UNIVERZITETSKIH JEDINICA

Poštovane kolegice i kolege,

U cilju afirmacije naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Univerzitetu Crne Gore, aktivnosti u realizaciji međunarodnih i nacionalnih projekata, promocije pojedinaca i rezultata ostvarenih tokom 2019. godine, Univerzitet Crne Gore dodijeliće priznanja zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica.

S tim u vezi, potrebno je da Vijeće svake organizacione jedinice formira prijedlog za dodjelu priznanja jednom kandidatu, odnosno zaposlenom nastavniku sa te organizacione jedinice. Prijedlog treba da sadrži biografiju kandidata, detaljno obrazloženje i specifikaciju doprinosa kandidata koji ga preporučuju za navedeno priznanje.

Prijedloge je potrebno dostaviti arhivi Rektorata najkasnije do 09.12.2019. godine. Nepotpuni ili zakašnjeli prijedlozi neće biti uzeti u razmatranje.



REKTOR

Prof. dr Danilo Nikolić

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET

Broj: _____

Podgorica, _____. godine

Na osnovu člana 64 i 65 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa realizacijom dopisa Univerziteta Crne Gore br.01-3901 od 22.11.2019. godine, Vijeće Medicinskog fakulteta na elektronskoj sjednici održanoj dana 03-04.12.2019. godine, donijelo je

P R I J E D L O G

Predlaže se Prof.dr Miroslav Radunović, redovni profesor na predmetu Anatomija, **za dodjelu priznanja za doprinose razvoju naučno-istraživačkog i stručnog rada** na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

O b r a z l o ž e n j e

Rektor Univerziteta Crne Gore obratio se dopisom br.01-3901 od 22.11.2019.godine, u kojem navodi da Vijeće organizacione jedinice treba da formira prijedlog za dodjelu priznanja, jednom kandidatu, nastavniku sa te organizacione jedinice, za doprinose u razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada tokom 2019.godine.

Univerzitet Crne Gore, u cilju afirmacije naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada, promocije pojedinca i rezultata ostvarenih tokom 2019.godine dodijeliće priznanje zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica.

Vijeće Medicinskog fakulteta je saglasno da u odnosu na impresivnu biografiju i izuzetan doprinos naučno-istraživačkom i stručnom radu, predloži prof.dr Miroslava Radunovića, za dodjelu navedenog priznanja, u kom smislu je odlučeno kao u dispozitivu.

**VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,**

prof. dr Miodrag Radunović, dekan

Prof. dr Miroslav Radunović

Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u indeksiranim bazama podataka u 2019. godini (SCI, SCIE, SCOPUS)

1. **Radunovic M, Vukcevic B, Radojevic N, Vukcevic N, Popovic N, Vuksanovic-Bozarić A. Morphometric characteristics of the optic canal and the optic nerve.** Folia Morphol (Warsz). **2019**; 78(1): 39-46. ISSN: 0015-5659 e-ISSN:1644-3284 doi: 10.5603/FM.a2018.0065. - SCIE, SCOPUS, IF: 0.780 (2018)
2. **Radunovic M, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N, Radojevic N, Vuksanovic-Bozarić A. Bilateral anatomic variation in the relation of the upper trunk of the brachial plexus to the anterior scalene muscle.** Folia Morphol (Warsz). **2019**; 78(1): 195-198. ISSN: 0015-5659 e-ISSN:1644-3284 doi: 10.5603/FM.a2018.0056. – SCIE, SCOPUS, IF: 0.780 (2018)
3. **Vuksanovic-Bozarić A, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N, Popovic N, Radunovic M. The pterygopalatine fossa: morphometric CT study with clinical implications.** Surg Radiol Anat. **2019**; 41(2): 161-168. ISSN: 0930-1038 (Print) 1279-8517 (Online) doi: 10.1007/s00276-018-2136-8. – SCIE, SCOPUS, IF: 1.039 (2018)
4. **Popović N, Lipovac M, Radunović M, Ugarte J, Isusquiza E, Beristain A, Moreno R, Aranjuelo N, Popović T. Fractal characterization of retinal microvascular network morphology during diabetic retinopathy progression.** Microcirculation. **2019**; 26(4): e12531. ISSN: 1073-9688 E-ISSN: 1549-8719 <https://doi.org/10.1111/micc.12531> - SCI, SCIE, IF: 2.679 (2018)

CITIRANOST U 2019. godini:

- izvještaj sa sajta Google Scholar Citations na dan 2.12.2019. godine – **59 puta citiran u 2019. godini**
- ukupna citiranost radova po Scopusu za pojedinačnog autora na dan 2.12.2019. godine – **32 puta citiran u 2019. godini**
(Ispunjava uslove člana 4 Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta UCG – (Broj 02 – 171/1 od 17.6.2019. UO UCG)

RADOVI SAOPŠTENI NA KONGRESIMA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA U 2019. GODINI

**I KONGRES LEKARA KOSOVA I METOHIJE, nacionalni kongres sa
međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, 29.11.-1.12.2019.**

Predavanje po pozivu (objavljeno in extenso)

1. Radunovic M, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N, Vuksanovic-Bozagic A. Fossa pterygopalatina – CT morfometrija i klinički značaj. Praxis medica. 2019; 48(2): 53-57. YUISSN 0350-8773 UDC61

Rad saopšten na Kongresu, objavljen in extenso

1. Vuksanovic-Bozagic A, Radunovic M, Abramovic M, Vukcevic B, Vukcevic N. Klinički značaj poznavanja varijacija spoljašnje kružne butne arterije i njenih grana. Praxis medica. 2019; 48(2): 59-63. YUISSN 0350-8773 UDC61
- Radunović M. Moderator sesije: Bazične nauke u savremenoj medicini.

**XXII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2019" in physical
education, sport and recreation (Niš, Serbia, october 17-19, 2019)**

Rad saopšten na Konferenciji objavljen in extenso

Radovanović D. Radunović M. Abramović M. and Ignjatović A. SECULAR TREND OF NUTRITIONAL STATUS OF PREPUBESCENT SCHOOL CHILDREN: A PILOT STUDY. Bool of Proseedings, XXII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2019" in physical education, sport and recreation, Niš, 2019; 227-230. ISBN: 978-86-81474-01-3

<http://www.fsfv.ni.ac.rs/nauka/fis-komunikacije/zbornici-radova-sa-fis-komunikacija>

UČEŠĆE U PROJEKTIMA u 2019. godini:

- Član Projektnog tima iz Crne Gore na bilateralnom naučno-istraživačkom projektu pod nazivom »Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti kod djece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti«. Projekat je odobren od strane Ministarstva nauke Crne Gore za finansiranje mobilnosti istraživačkih timova iz Crne Gore i Republike Srbije za period 2019-2020. godine.
- Član istraživačkog tima u okviru naučno istraživačkog projekta: »Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori« - **DEMONSTRATE**. Projekat je odobren od strane Ministarstva nauke Crne Gore i realizuje se u periodu od 1.4.2019. – 31.3.2021. godine
- Član istraživačkog tima iz Crne Gore za realizaciju projekta: »Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia« - **RECOGNISED**. Projekat se realizuje kroz okvirni program za istraživanje i inovacije »**HORIZON 2020**« u periodu od 1.1.2020. – 31.12.2023. (Call: H2020-SC1-2019-Two-Stage-RTD; Grant Agreement – 847749 – **RECOGNISED**)
https://cordis.europa.eu/project/rcn/226096/en?WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=project&WT.rss_a=226096&WT.rss_ev=a